

Rade BASIC:

PRIJEDORSKI GIMNAZIJALCI I STUDENTI, PRED RAT

Nižu gimnaziju završio sam u Prijedoru. Tu sam ste-
kao prve predstave o životu, upoznao prve drugove i prijatelje,
zbližio se s knjigom. Iz rodnog sele Donji Garevci pješačio sam
dnevno desetak kilometara i stizeo u gimnaziju u poslednji čas
ili sa zakašnjenjem. Školski drugovi zvali su me "seljačić",
ali ja u tome nisam osjećao ničeg uvredljivog, jer u njihovom
ponašanju prema meni nije bilo ni potcenjivanja ni prezira.
Slobodan Glumac, Esad Midžić, Berislav Kostijal, Esad Kapeta-
nović, Joco Marjanović su moji vršnjaci, sa kojima sam se najviše
zbližio. Slobodan Glumac, živ, okretan, inteligentan i veoma su-
gestivan dječak presudno je uticao na mene da razvijem strast
za čitanjem, da osjetim prve mirise literature i vrijednost
književnog djela, da kroz prve pročitane knjige /Kočićeve pri-
povjetke/ naslutim svojevrsno i beskrajno bogatstvo duha.

Često sam, poslije časova, odlazio se Esadom Midži-
ćem, sinom siromašnog kafedžije, u trošnu kafenicu njegovog o-
ca Muhameta, tu smo pili čaj, radili "domaću zadaću" i pored
bubnjarice punе žara, koja je veselo cvilila, rasgovarali o
svemu što je u to vrijeme naš svijet predstavljalo i bilo pre-
dmet našeg interesovanja.

Bio sam najsitniji u razredu, ali u "bitkama" koje
je moj razred vodio ravноправно sam učestvovao, osobito ako
bih primijetio prisustvo Esada Kapetanovića - Alibegovog, jer
on me je uvijek uzimao u zaštitu, a ne treba заборавити да је
Esad bio најјачи у разреду.

Izuzetnu prisnost i privrženost osjećao sam prema Berislavu Kostijalu. Ovaj visoki, koštunjavi dječak, sa noćav- rima, stariji od mene nokoliko godina odskakao je od svih nas- cabiljnim držanjem. On je mlađe razumijevao i sa simpatijama se odnosio prema našim djetinjarijama, ali kao da je bio daleko od dječačkih nestasluka, kao da je u drugom, nama nedostupnom svi- jetu živio. Pa ipak, u njegovom držanju nije bilo nadmenosti. Bilo je, rekao bih, zemljenosti i odsutnosti koja je privla- čila. Zato se nijo moreo truditi da u meni stekne prijatelja. Kada sam se uveče vraćao kući na selo, Berislav je znao da me daleko isprati. Zanimljiva priča prekidala se na najinteresan- tijem mjestu, kao roman u nestavcima, i ja sam se uzbuđenjem očekivao slijedeći susret sa Berislavom. Naši razgovori, u ko- jima je on vodio glavnu riječ, nijesu se skoro ni doticali škole i školskih predmeta. "Sirotinje smo, brate, i jedan i drugi ... i to je ono što nas povezuje. Svijet se ovaj mora i može izmi- jeniti. Postoji jedna zemlja..." - govorio je moj drug, a ja sam vjerovao da je ovaj svijet bog stvorio, debome i siroti- nju, i što se tu može...

Služeo sam tako priče o junacima iz dalekog osunčenog svijeta, i okretao ledja strašnim junacima iz bakinih priče o vješticama i vukodlacima, a da to nisam ni primjećivao. Vuke sam se, doduše, i dalje opasno bojec, a i od groblja zazirao. Kasno noću, kad sam se vratio iz škole, daleko sam zaobilazio seljačko groblje strahujući od pokojnika, koji se prema bakinom vjerovanju, u gluho doba, na drvene krstače penju i živima pri- jete.

Bio sam u četvrtom razredu gimnazije kad sam od Slo- bode na i Berislava počeo da dobijam knjige i brošure na čitanje.

Poslije svake pročitane knjige postajao sam bogatiji za novo saznanje, osjećao kako se oslobođjam sputenosti i poslovične se-ljačke nepovjerljivosti, kako sve više pripadam određjenom krugu drugova i kako sam korak bliže svijetu ideja koje me privlače. Rezumije se, čitevo moje saznanje tada bilo je negativno, naivno, nepovezano i nesrednjene.

Poslije završene niže gimnazije u Prijedoru nastavio sam školovanje u Banjoj Luci, zato što u to vrijeme u prijedor-skoj gimnaziji nisu postojali viši razredi. Ovdje sam kao srednjoškolarac došao u dodir sa naprednim studentima i srednjoškolcima, družio sam se stalno sa pripadnicima naprednog omladinskog pokreta i osjećao da i po svojim shvatanjima i po aktivnosti pripadam tom pokretu. U banjalučkoj gimnaziji je postojalo dječko udruženje "Mlada Jugoslavija" u kome se iz generacije u ge-neraciju vodila borba izmedju naprednih omladinaca i reakciona-ra nacionalista i ljotićevaca. U tim akcijama i ja sam učestvo-vao, a na literarnim sastancima udruženja čitao sam ponekad svoje tekstove socijalne sadržine.

Od srednjoškolaraca najčešće sam se družio sa Slobodanom Glumcom, Borom Pavlovićem, Čedom Jaćimovićem, Mušom Hasanbašićem, Faikom Pašalićem, Davidom Atijasom, Mirkom Kovačevićem i drugim. Pored školskog gradiva i obvezne lektire, redovno smo stizali da pročitamo ponešto marksističke literature, a veoma često vodili smo diskusije o radničkoj klasi, o SSSR-u, o fašističkoj opasnosti, i drugim pitanjima koja interesuju omladinu. Odlazio sam ponekad na priredbe radničkog kulturno-umjetničkog društva "Pelagić", bio član radničkog sportskog društve "Borec", učestvovao u izgradnji njegovog igrališta i na taj način širio krug poznanika među naprednim radnicima.

Od presudnog značaja za moje političko opredeljenje bilo je učešće u radu KAB-a /Klub akademika Banje Luke/. Posjećivao sam predavanja u prostorijama KAB-a, slušao diskusije, odlazio sa krovovcima na izlete u okolinu Banje Luke i širio se znanja o radničkom pokretu i revolucionarnoj borbi KPJ i SKOJ-a. Osim toga, tu sam imao prilike da se upoznam sa starijim drugovima, komunistima, kao što su Ivica i Josip Mažar, Rade Ličina, Nikica Pavlić, Ranko Šipka i drugi, koji su uticali na moje političko opredjeljenje.

Po završenom osmom razredu gimnazije upisao sem se na pravni fakultet i odlazio u Beograd samo za vrijeme polaganja ispita, a pretežno sam živio u Prijedoru. Kako sam od ranije poznavao prijedorske studente i ostale napredne omladince nije mi bilo teško da se sa njima povežem i uključim u omladinski rad.

Na pomolu su bili dogadjaji koji su uzbudili čovječanstvo. Trideset osme proglašena je Čehoslovačka, a 1. septembra 1939. Hitler je napao Poljsku. Upočeo je drugi svjetski rat. U ljudi se uvlačio nespokoj i užemirenje. Brzo je raslo antifašističko raspoloženje u širokim slojevima. Interesovanje ljudi za politička zbivanja bilo je iz dan u dan sve očevidnije: uticaj KPJ na mase stalno je rastao. Rad Partije sa omladincima ogleda se u okupljanju i uključivanju većeg broja poštениh omladinaca u raznovrsne akcije i aktivnosti. Organizuju se i djeluju čitalačke grupe za proradu napredne literature, aktivno se radi na rasturanju letaka, progresa i drugog ilegalnog teksta, organizuju se kulturno-umjetničke priredbe sa aktuelnim programom. Kulturno-prosvjetno društvo "Zmijanje", pored Prijedora, proširuje svoju aktivnost i na okolna sela. Učešćem u ovoj ak-

tivnosti, sticao sam navike za organizovan rad u pokretu. Živo se sjećam ljeta četrdesete. Ljeti bi inače prijedorska čaršija primjetno oživjela. Stizali su studenti, Prijedorčani, iz Beograda i Zagreba. Na obalama Sane, pod lipama, u kolnim izletištima /Radetića Gaj, Pašinac, Ljubija/ sretale su se grupe mlađića i djevojaka, zvonilo je od pjesme i veselja, učestale bi priredbe, uzbibala se čaršija, uznenirila policija i režimlje, jer su opredijenja mlađih na strani naprednog pokreta bila glasna i otvorena. Te godine, početkom avgusta, ljubijski rudari stupili su u štrajk, koji je trajao više od mjesec dana. Komunisti Prijedora i Ljubije, pored organizovanja i vodjenja štrajka, 1. septembra organizovali su i izveli i masovne demonstracije u Prijedoru. U demonstracijama je pretežno učestvovala omladina. Učesnici su izrazili ogorčenje protiv rata i fašizma, ali su se jednovremeno javno i odlučno solidarisali sa borbom ljubijskih rudara, koji su upravo tih dana golim rukama hvatali za bejone te i riješeni da istraju u štrajku odbijali nasrtaje žandarma. Demonstracije su snažno odjeknule i u gradu i u potkozarskim selima, pa su seljaci počeli masovnije da pružaju pomoć štrajkašima u hrani. I među štrajkašima demonstracije su primljene kao podrška njihovim zahtjevima.

Putranj poslije demonstracija policija je pohapsila grupu omladince za koje je pretpostavljala da su organizatori ove akcije. Koliko se sjećam, u zatvoru su se našli: Sloboden Marjanović, Esad Midžić, Duško Brković, Ilija Stojanović, Boro Ostojić, Rade Bašić i još neki... Zadrženi smo u zatvoru desetak dana, pa kako policija tokom istrage nije uspjela da otkrije organizatore, pušteni smo na slobodu.

Vrijeme provedeno u zatvoru proteklo je brzo u organizovanom i intenzivnom redu i diskusijama, pa se tih dana sjećam kao uspjelog političkog seminara.

Uskoro poslije ovih dogadjaja primljen sam u SKOJ. Mislim da je to bilo septembra 1940., i od tada sam u dodiru sa Ilijom Stojanovićem dobijao zadatke za rad na selu.

I ranije kao srednjoškolarac, a naročito kao student poznavao sam veliki broj seljaka iz Garevaca i drugih sela a sa brojem mlađića održaveo prijateljske veze i često sa njima vodio razgovore o radničkom pokretu, o položaju seljaka u bivšoj Jugoslaviji, pa i o KPJ. Osjećao sam da uvažavaju moja uvjerenja i da se dosta razumijevenja prete izleganje što me ispunjavao zadovoljstvom.

Jedan dogadjaj iz 1937. vrijedan je pažnje, zato će ga ispričati. Boravio sam kod roditelja u Garevcima. Bio je početak septembra. U selo su upali egzekutori u pratnji žandarma i od broja seljaka koji su zeduženi kod banke oduzeli volove i otjerali kač plijen u Prijedor, s namjerom da ih sutra, pijačnog dana, prodeju na licitaciji, radi izmirenja dugovanja banci. Tom prilikom iz Garevaca i Donjih i Gornjih Orlovaca otjerano je oko dvadeset pari volova. Uznemireni seljaci okupili su se u dvorištu moga oca Đoke. Čuli su se protesti i prijetnje. To je razumljivo, ako se zna šta volovi znače za seosko domaćinstvo. Umješao sam se u razgovor i predložio da se suprotstave nesilju i pljački. Imao sam utisak da su prihvatili prijedlog, jer su uozbiljeni pristupili organizovanju akcije, i ne obraćajući više pažnju na moje prisustvo. Sjedili su u krug, u polumarku, na travi, i zavjerenički se dogovarali, a ja sam stajao po

strani. S vremena na vrijeme do mene su dopirale riječi starog Mile Pecalja: "Tako, tako pobratime; nismo mi mačiji kašalj, ni smo narod!"

Te noći nemirno sam spavao, često se budio i od unutarnje zebnje se neškoljic pod ponjavom. Rano sam se izvukao iz postelje i požurio u Prijedor da iz prikrajke posmatram što će se dogoditi. Vidio sam u redu volovo i pored njih opštinsko činovnike i policajce. Ispred njih - prazan prostor, pa grupe seljaka, među kojima i vlesnici volova. Licitiranje je počelo: prvi, drugi i... Tada se iz grupe seljaka izdvojio Petar Bašić i pošao prema volovima. Za njim su krenuli i ostali. Prazan prostor je nestao. Redovi su se izmiješali. Nastala je gužva. Zaplašeni i zbunjeni, policajci su se izgubili u masi. Vlast je bila pregažena. I, dok su Žandarmi stigli, gonići sa otetom stokom bili su na periferiji grada. Akcija je uspjela, a sada je otpočela tuča između žandarma i seljaka. Seljaci, štapovima, Žandarmi kundecima. Grad je zanijemio od streha pred pobunom. Radnje su na brzinu zatvarane. Trgovci su drhtarili iza spuštenih roletni. "K vragu pažer! Glava je najpreča" - govorili su. Pred veče su Žandarmi dobili pojačanje, pa je otpor slomljen a grupa seljaka pohapšena. U ovoj grupi sam primijetio: Stojane Baltu, Djoku Bašića, Lazaru Krnetu, Milu Bašića, Dušana Vokića, Petra Bašića i još neke...

Do otpočinjanja rate, kao student prava, odlazio sam u Beograd na polaganje ispita, a ptreženo se sadržavao u Prijedoru i gotovo svakodnevno dolazio u dodir sa seljacima okolnih sela. Jedan broj seljaka, naročito mlađih, dobro sam poznavao, pa mi nije bilo teško da sa njima uspostavim odnose povjerenja

i rasumnjavanja, što je bio prvi preusloev da kao Skojevac
sa njima i politički radim. Imena nekih su nezaborenja, jer
su među prvima krenuli u ustank i poginuli kao junaci: Vaso-
krsija Marić, Milan Kitonjlić, Bojo Medić, Rado Gnjatović,
Bogdan Savačlić, Milorad Vranjak, Živko Pećalj, Živko Gajev-
tević...

Arh. / Bos. krajine B. Luka

ABK 209-008-040